

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
DITLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA NTLHA
SEEMOGODIMO
(Pampiri ya boraro)**

POSSIBLE ANSWERS OCT / NOV 2006

KAROLO YA A

POTSO 1

1 Tlhamo (tsebe tse pedi) : 40 maduo

(a) Diteng (15)

Dikakanyo mo tlhamong e nne tse di kgatthisang, di itlhametswe e bile di maleba.

Dikakanyo tse di supang boithlamedi, boikakanyetso le maleba tota (12-15)

Tse di kgatthisang itlhametsweng di le maleba. (9-11)

Tse di sa kgatthiseng, itlhamelwang le tse di seng maleba (3-5)

Dikakanyo tse di fosagetseng gotlhelele. (0-2)

(b) Kagego (5)

Kagego ya tlhamo e tshwanetse go nna le ditemana tse di dirisitsweng sentle, di tsamaelana / eelana k.g.r. go nne le kamano e kgatthisang magareng ga ditemana.

Kabo ya maduo

Matseno a a maleba

Mmele o o nang le ditemana tse di tlhagisang kakanyokgolo bokhutlo jo bo maleba.

(c) Puo le setaele (15) (15)

Tiriso ya puo mo tlhamong e tsamaelane le boleng jwa thutapuo kana yona melawana ya thutapuo.

Setaele sona se bontshe tlhopho e e siameng ya mafoko, tiriso ya diane le maele, popego ya dipolelo le mefuta ya tsona.

Kabo ya maduo

Maatlametlo a magolo a tiriso ya puo, maele le diane. (12-15)

Tiriso e e siameng ya puo le ya maele le diane mo go kgwedisang. (9-11)

Taolo e e magareng ya puo ka diphoso fale le fale k.g.r setaele se se nyemisang mooko. (6-8)

Diphoso tse dintsi tsa puo

Bothakga jwa tiriso ya puo jo bo bokoa thata k.g.r. bokgoni jo bo sa amogelesengeng jwa puo.

(d) Matshwao a puiso (05)

Tiriso ya matshwao a puiso (0-2)

Kgaoganyo ya mafoko le mopeleto. (0-2)

Bophepha (re lebise kwa mokwalong o o buisegang le tiro e e phepa mme e seng thata mokwalo o montle)

			Exc	G	Av	F	P
(a)	Diteng	15	12	11	09	07	05
(b)	Kagego	05	05	04	03	02	01
(c)	Puo le setaele	15	12	11	09	07	05
(d)	Matshwao a puiso	05	05	04	03	02	01
		40	34	30	24	18	12

[40]

KAROLO YA B DIKWALWANA

2.1 Lekwalo la botsalano

- Dikakanyo di tlhagelele sentle, di ngoke mmuisi di amane le setlhogo.
- Kagego e tlhagelele sentle ka aterese e e kwadilweng ka tsela ya bolokofofomo, letlha le kwadilwe sentle; kgwedi e kwalwe ka Setswana.
- Ditumediso, mmele le bokhutlo di tlhagelele sentle.

Maduo a tla ajwa jaana:

- (a) Kagego
- Aterese (2)
 - Ditumediso (1)
 - Bokhutlo (2)
- [5]

- (b) Diteng
- Tse di maleba (5)
 - Tse di magareng (2-4)
 - Tse di bokoa (0-1)
- [5]

- (c) Puo le setaele
- E e lolameng: e ngoka maikutlo (5)
 - E e magareng (3-4)
 - E e bokoa (0-1)
- [5]**
- (d) Matshwao a puiso
- A a dirisitswe sentle (5)
 - A a magareng (4)
 - A a sa dirisiwang sentle. (0-2)
- [20]**

2.2 Lekwalo la semmuso

- Dikakanyo di tlabose
- Di amane le setlhogo
- Moono o tlhagelele sentle k.g.r. Motlhatlhojwa a ikokobetse a se rogame

Maduo a ajwe jaana:

- (a) Kagego
- Aterese ya ntlha (1)
 - Aterese ya bobedi (1)
 - Ditu mediso (1)
 - Setlhogo sa kang; se thaletswe (1)
 - Bokhutlo (1)
- [5]**
- (b) Diteng
- Tse di lolameng (6-8)
 - Tse di magareng (3-5)
 - Tse di bokoa (0-2)
- (c) Moono
- O o siameng (2)
 - O o magareng (1)
 - O o fosagetseng (0)
- (d) Pulo le matshwao a puiso
- Puo e e itlhametsweng ka matshwao a puiso a a nepagetseng. (4-5)
 - Puo e e fosagetseng a a sa lolamang. (2-3)
 - Puo e e bokoa gotlhelele le matshwao a a lolameng gotlhelele (0-1)
- [5]**
- [20]**

POTSO 3

3.1 Memorantamo

(a) Diteng

- Dikakanyo e nne tse di amanang le se se boditsweng
- Diteng di supe boikakanyetsi jo bo tebileng jwa motlhatlhojwa

Kabo ya maduo e tla nna jaana:

- Dikakanyo tse di lolameng e bile di amana le setlhogo sentle (5-6)
- Dikakanyo tse di magareng (3-4)
- Dikakanyo tse di fosagetseng (0-2)

[6]

(b) Kagego

Kagego e akaretse setlhogo, moono (subject line) ditshitshinyo kgotsa dikopo.

Kabo ya maduo e tla nna jaana

- Setlhogo; leina la sekolo, leina la mokwadi le letlha (3)
- Moono (1)
- Ditshitshinyo/dikopo (4)

[8]

(c) Puo le setaele

- Tiriso e e nepagetseng ya puo (3)
- Puo e e sa tlhapang sentle (2)
- Puo e e bokoa (0-1)

(e) Matshwao a puiso

- Tiriso e e nepagetseng ya matshwao a puiso (3)
- Tiriso e e magareng ya matshwao a puiso (2)
- Tiriso e e bokoa ya matshwao a puiso (0-1)

[20]

3.2 Pegelo

(a) Diteng

- Dikakanyo e nne tse di amanang le se se boditsweng
- Diteng di supe boikakanyetsi jo bo tebileng jwa motlhatlhojwa

Kabo ya maduo e tla nna jaana

- Dikakanyo tse di lolameng di amana le setlhogo sentle (5-6)
- Dikakanyo tse di magareng (3-4)
- Dikakanyo tse di fosagetseng (0-2)

(b) Kagego

Sebopego sa pegelo se supe ditlhogo/dintlha tse di latelang mme bogolosegolo di kwadilwe ka tatelano ya dipalo.

Kabo ya maduo

Setlhogo sa pegelo le mokwadi wa yona	(1)
Tshosobanyo ya pegelo yotlhe k.g.r. matseno a a akaretsang dintlha tsothe.	(1)
Diteng/dintlha tsa bothokwa tsa pegelo	(1)
Goreng pegelo e kwadilwe (k.g.r. lebaka le le pateleditseng gore e kwalwe) ka moo tshedimosetso e kokoantsweng ka teng.	(1)
Tlhagiso ya diphitlhelelo	(1)
Tshekatsheko ya diphitlhelo	(1)
Bokhutlo kgotsa ditshwetso	(1)
Netefatso	(1)
	[8]

(c) Puo le setaele	
- Tiriso e e nepagetseng ya puo	(3)
- Puo e e sa thapang sentle	(2)
- Puo e e bokoa	(0-1)
	[3]
(d) Matshwao a puiso	
- Tiriso e e nepagetseng ya matshwao a puiso	(3)
- Tiriso magareng ya matshwao a puiso	(2)
- Tiriso e e bokoa ya matshwao a puiso	(1)
	[20]

4.1 Tsa botshelo jwa moswi

Dintlha tsa bothokwa

Leina

A Kagego

B Diteng

Dintlha tse di tshwanetseng go tlhagelela mo ditenny

Leina le sefane

Batsadi – Maina

O belegwe leng?/kae?

Kolobediwa/tlhomamisiwa

Dikolo tse di tsenweng/dingwaga

Ditiro/dingwaga

Lenyalo/ngwaga

Monyadi/monyadiwa

Morwa/morwadia

Bana

Ditirosetšhabeng

Bolwetse/kotsi (se se tlhodileng loso)

Letlha la loso

Ela tlhoko
Baithuti ba dirise temana fa ba kwala tsa botshelo jwa moswi (10)

4.2 Bukatsatsi

(a) Kagego (1)

(b) Diteng

Malatsi	Ditiragalo	Nako	
1	Kwala se se diragetseng	kwala nako	
2	Kwala se se diragetseng	kwala nako	
3	Kwala se se diragetseng	kwala nako	
4	Kwala se se diragetseng	kwala nako	
5	Kwala se se diragetseng	kwala nako	
6	Kwala se se diragetseng	kwala nako	
7	Kwala se se diragetseng	kwala nako	(07)

(02)

(c) Puo [10]

KAROLO YA C

POTSO 5

Ntlhabele dinaane – Z.S. Dipale

5.1

5.1.1 Legae (1)

5.1.2 Ka ntlha ya tlala gonne ba sa kgone go ba tlamela (2)

5.1.3 Ke leuba/Lešekere (1)

5.1.4 Ke poo ya gaabo (1)

5.1.5 Magakwa/Matlapanyana (1)

5.1.6 Gonne ba itse fa ba sa itse tsela (2)

5.1.7 Mmidi (1)

5.1.8 Nnyaya, Ka ntlha ya gore dikgaka di ne tsa ja mmidi. (3)

5.1.9 - Ba tsamaya ba sa itse kwa ba yang teng go fitlhela go fifala.
- Ba bona molelonyana o tuka kwa kgakala mme ba leba teng.
- Ba fitlhela MmaDimo teng a apeile nama ya nku (6)

- 5.1.10 MmaDimo (1)
- 5.1.11 Ka go ba tsenya mo nkgwaneng, ka Dimo a tla ba ja fa a ka ba bona (2)
- 5.1.12 "Ntshwakga e a nkgaa. (2)
- 5.1.13 Matlapana, mmitlwa le letswai (3)
- 5.1.14 O ne a ngatšwa ke mebitlwa mme letswai la tsena mo mengapong a wela ka kwa ga thaba a swa. (2)
- 5.1.15 Legae o ne a rwala borampheetšhane ba ga Dimo, a fofa ka bomonnawe ba fologela kwa ntlong ya batsadi ba bone. (2)

[30]

5.2

- Ga twe e rile, e le mosadimogolo a besitse diphaphatha.
- O ne a itumetse fa ba tlile go ja mo mesong.
- A diragalelwa ke dikgakgamatso ka letsatsi leo.
- Dibaga tsa tloga bafolole ding, diphaphatha tsa mela dinaonyana fa di sena go butswa, tsa tswa tsa tshaba.
- Mosadimogolo a sala a hutsafetse. A hupile monwana
- Mo go tshabeng ga diphaphatha tsa kopana le mmotle kgatlha thu!
- Di bo di tlile sentle mo go mmotle
- Ka a le botlhajane a re go tsona "diphaphatha lo phaphathega jaana lo tswa kae?"
- Tsa araba tsa re "mosadimogolo o ne a re besitse, ya re a fetsa, a re o a re ja, ra tswa ra tshaba."
- Mmotle a tswelela ka matlhajana a gagwe a re "nna ga ke lo utlwe mpoleleleng mo ditsebeng"
- Tsa atamela jaaka a di kopa, mme ka a le leferetshane a re "mpoleleleng mo leganong ga ke ise ke lo utlwe"
- Tsa tsena mo leganong la ga mmotle
- Tsa re di re di a mmolelela a di re kome, a di kometsa sesolo fela
- Ke tsona tsotlhe
- Molaetsa ke gore phokojwe go tshela yo o dithetsenyana/matlhale a na le mong wa ona

[30]

POTSO 6

6.1

- 6.1.1 Makeketa (1)
- 6.1.2 O ne a rile o ya go tsaya Malešwane gore a tle go lala a thusa mo paakanyetsong ya dijo (maswe) tsa phitlho, mme fa a sa bonale o tla phakela. (2)
- 6.1.3 GaRankuwa Zone 16. Maikaelelo e le go ya go itisa fela a bo a boela kwa Mabopane. (3)
- 6.1.4 Go ne go le mongwe yo a mo ratang thata kwa GaRankuwa Zone 16. (2)
- 6.1.5 a) Ba ne ba timilwe thari / ba se na bana.
b) Fa o le monna go ne go tsewa mongwe wa barwarraago go go tthathelela dikgomo.
c) Monna o ne a nyala mosadi wa bobedi. (4)
- 6.1.6 Dithulaganyo tsa phitlho ya ga mosadimogolo MmaKedirileng. (2)
- 6.1.7 Nnyaya, o ne a lala kwa GaRankuwa a bo a selwa mo mosong. (3)
- 6.1.8 Ba ne ba palama dipalangwa tsa botlhe ba leba kwa GaMosetha. (2)
- 6.1.9 Ke go fitlhela Makeketa a se yo. (2)
- 6.1.10 Ba ne ba ikemiseditse gore ba tla tswa letsholo la go ya go mmatla le go kopa thuso mo maphodiseng. (2)
- 6.1.11 Latshipi (Sontaga) mo mosong. (1)
- 6.1.12 Go bona Makeketa a itekanetse. (2)
- 6.1.13 O ne a mmolelela gore tiro yothle e dirilwe sentle le gore batho ba ba neng ba le teng ba dumedisitse.
O ne a mmolelela gonne o ne a akanya gore ga a tswa phitlhong. (4)

[30]

6.2

- Morongwa e ne e le morutabana yo o neng a falotse dithuto tsa B.Sc U.E.D.
- A ya go dira kwa sekolong se segolo sa Tlhabologo.
- A tlatsa diforomo tsa go thapiwa mme mogokgo a se ka a di romela kwa kantorong tsa Lefapha la thuto.
- Dikgwedi tse tharo tsa feta Morongwa a ise a bone tuelo ya gagwe.
- Morongwa o ya kwa go mogokgo mme o mmolelela gore a beye pelo.
- Mogokgo o beile diforomo tsa ga Morongwa mo ofising ya gagwe.
- Morongwa o leba kwa diofising tsa batlhatlhabi go ya go tlhola fa leina la gagwe le tlhagelela mo faeleng ya maina a barutabana.
- O fitlhela go se na gope fa leina la gagwe le tlhagelelang teng mme e bile go bontsha fa go na le phatlhatiro ya morutabanagadi.
- Kgwedi ya borataro e fedile Morongwa a ntse a ise a duelwe, a leba kwa diofising tsa Lefapha la thuto go ya go ikuela mokgosi.
- Badiri kwa Lefapheng la huto go akaretsa mogokgo e ne e le bathobantsho.
- A fitlhela thaka e tshesane e ronoka mo diofising, musi wa sekerete o thibile.
- Morongwa a lemoga gape gore mongwe le mongwe wa bone o tshotse kurante, go ntswe mo ditulong tse di dikologang mme go se na yo o dirang.
- Ba mo isa kwa le kwa, a iphitlhela a le mo ofising nngwe go tswa go e nngwe. Batho ba le mo meleng go se na yo o ba thusang.
- Ka ura ya bolesome, botlhe ke fa ba ya go kgwa mowa, mme ba ise ba dire sepe le nako ya go kgwa mowa e ise e fitlhe.
- Ofisi ya bofelo e a neng a romelwa kwa go yone, a fitlhela go le mosadi ka fa gare, gangwe le gape a thwantsha setshego go bontsha fa a iketlile.
- Ura ya bosomepedi ya betsa, mme modiredipuso a tswa a buledisa mosadi yo a ntseng a na nae mme a ba bolelela fa a ya dijong. A ise a thuse ope.
- Fa a boa kwa dijong a lemoga Morongwa mme a kopa botlhe ba ba tshotseng makwalo a a tswang kwa batlhatlhabing go atamela. Ka ntlha ya fa ba ne ba sa a tshola a ba bolelela gore ga a ne a ba thusa.
- Modisaotsile a lemosa Morongwa fa a sa ntse a mo rata.
- Morago ga go utlwa bothata ba ga Morongwa, a mo solofetsa go re o tla mo thusa ka bonako e bile o tla dira gore a duelwe madi a a lekanang le a bagokgo.
- Ga go a tsaya lobaka Morongwa a bo a setse a amogela madi a Modisaotsile a mo solofeditseng ona.

[30]